

AUHÈRTA D'EMPLEC

Desvolopaire/Desvolopaira TAL (Tractament Automatic de las Lengas)

LÒC : Pau (Vilhèra, 64)

Lo Congrès permanent de la lenga occitana qu'ei ua institucion academica de regulacion de la lenga occitana. Qu'amassa las federacions istoricas e las institucions d'estudis, de valorizacion et de transmission d'aquera lenga, e que'u sostienent las collectivitats (Regions Occitanie e Navèra-Aquitània via l'Ofici public de la lenga occitana, Auvèrnhe-Ròse-Aups) e lo ministèri de la Cultura e de la Communicacion-DGLFLF.

Lo Congrès qu'ei l'editor deu portau locongres.org (300 000 visites/an), plataforma de ressorsas lexicaus e d'utís lingüistics en lenga occitana. Que dirigeish tanben la Huelha de rota de desvolpament numeric de l'occitan, que mia divèrs projèctes en tecnologias de la lenga (programa LINGUATEC, clavèr predictiu Android, corrector ortographic tà editors de texte, client de messatgeria e navigators web) e que tribalha en aliança dab lo laboratori CLLE-ERSS (UMR CNRS/Toulouse 2) a l'entorn de la constitucion d'ua basa textuau (BaTelÒc) e d'un lexic obèrt de las formes flechidas (LOFIÒc).

Lo Congrès qu'a ua equipa de 5 personas (director, desvolopaira TAL/Webmaster, encargat de mission lingüistica, lexicografa e secretària-comptabla).

MISSIONS

Que haratz las vòstas missions dens l'encastre d'un consòrci europèu aliant universitats, acadèmias de la lenga et ua societat de desvolopament de logiciaus : LINGUATEC (EFA227/16) « Desvolopament de la cooperacion transfronterèra e deu transferiment de coneishenças en tecnologias de la lenga ». Que s'ageish d'un programa retiengut peu segond aperet a projèctes deu Programa de Cooperacion Territorial Espanha-Françs-Andòrra POCTEFA (2014-2020) qui a l'objectiu deu transferiment de tecnologias e lo desvelopament de ressorsas e d'applicacions lingüisticas innovantas en aragonés, basco e occitan.

Que tribalharatz au sen de l'equipa deu Congrès e en ligam dab los autes sòcis deu consòrci. Los sòcis deu Conselh lingüistic deu Congrès e lo son hialat d'experts que'vs sostieneràn tà las vòstas missions. Que desvoloparatz tà l'occitan las ressorsas de qui cau tà la traduccion automatica (plataforma Apertium) e que participaratz a la constitucion deus utís finaus.

Site de la Région Nouvelle-Aquitaine

Lo Congrès permanent de la lenga occitana
Château d'Este
Avenue de la Pléiade
64140 Billère

Site de la Région Occitanie

Lo Congrès permanent de la lenga occitana
Université Toulouse-Jean Jaurès
Département lettres modernes, cinéma et occitan
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 09

ACTIVITATS MÀGERS

- Concepcion deus lexics de las formas flechidas (extraccion de lèmas, algoritmes de flexion, correcccion...).
- Concepcion o formatage deus autes tipes de lexics.
- Integracion deus lexics en lo traductor automatic.
- Participacion au desenvolopament deu traductor (Apertium).
- Realizacion d'un còrpus anotat : formatar los tèxtes, supervisar l'etiquetatge de las varietats e l'etiquetatge morfosintactic.
- Desvolopament d'un transcriptor de grafias.
- Ajuda a la constitucion de las ressorsas tau desenvolopament de la sintesi vocau.
- Tribalhs divèrs de tractament de las ressorsas deu Congrès.

COMPETÈNCIAS REQUESIDAS

- Master en lo maine deu TAL (Tractament automatic de las lengas).
- Capacitat a desenvolopar programas tau tractament automatic de las lengas (lengatge Python de preferéncia).
- Coneishenças plan cavilhadas en gramatica.
- Coneishença deu lengatge XML, nocions en TEI P5.
- Mestresa de l'anglés tecnic.
- Coneishença d'ua lenga latina (hòra francés) indispensabla, coneishença de l'occitan desirabla.
- Capacitat d'analisi e de sintesi.
- Capacitat de tribalh en equipa.
- Autonomia e rigor.

NATURA DEU CONTRACTE

- CDI de chantier, debut deu contracte genèr de 2019.
- Temps plen 35 òras.
- Desplaçaments de prevéder (França, Espanha), permis B indispensable.

SALARI

- Segon experiéncia.

Enviar CV + Letra de motivacion abans lo 23 de noveme de 2018 a : b.dazeas@locongres.org